

Dušan DRAGAĆ:

### BORGI BALJSKE ČETE

Iznad Bosanske Kostajnice se našezile i pružale nekoliko dana otpor artiljerijske jedinice bivše jugoslovenske vojske. Na ovome mjestu našli smo rezne vojne opreme, pištolje i municije, što smo uzeli i sekrili u hrastu na brdu Humu. Naime, pištolje smo uzeli i ponijeli, a redenik municije sekrili. Njego čemo u ustanku pronaći i dobro će nam doći.

Dobeo sam kući u selo. Situacija je neizvjesna. Niko ne zna šta nas čeka, što nosi dan, a što noć. Uskoro su u selo počeli da dolaze žandarmi iz Bosanske Kostajnice među kojima su bili u istog službi. Pored žandarma dolazile su u selo i ustešte među kojima se ističe Ferhatović, koji je jednoga dana sa grupom ustaša došao u selo Crluk i potio porodicu Jandrijića. To su prvi mjeseci poslije okupacije. U narodu je zavledeo strah i neizvjesnost. Teko je bilo sve do pod kraj jula 1941., kada je i u selu Glabinji, kao i ostalim selima, planu ustansk.

Koliko se sječeš, 30. jula 1941. zavonile su zvone na crkvama u Glabinji i Bačvenima. Bio sam kod kuće. To je u stvari bio znak da se okupljamo i da krećemo. Pošli su skoro svi ljudi iz sela. Pretruli smo prema školi u Glabinji, a zatim prema Bačvenima. znali smo da se tamo našazi Miloš Bejalica i da će nas on da povede, jer je od ranije bio poznat kao komunist i kao takav proganjан od strane žandarma, hapšen i sudjen. S njime je bio i Jevo Mrđenović, koji je takođe bio proganjан kao komunista. Sa nama je pošao i Pero Gurguz, učitelj iz Glabinje, rezervni oficir bivše jugoslovenske vojske. Sve su to ljudi u kojima mi ustancici vjerujemo i očekujemo što će da kažu,

Šte će da nam naredi, a mi smo spremni da izvršavamo. Znemo da se treba boriti protiv ustaše i ustaške vlasti. Svrstani po grupama, pošli smo prema Bosanskoj Kostajnici. Znali smo da se temo nalazi opština, žandarmerijska stanica i policije. Trebe se sa njima obraćunati.

Pošli su svi odreali muškarci. Pored 7-8 keretina, imeli smo puškomitrailjer, koga je nosio Gojko Bejalica. Njega je Miloš Bejalica, te sam tada čuo, uspio da skrije kod Vase Slijepca u selu Čitluku. Pored vojničkog oružja, bilo je više civilnih pušaka, poneki šištoli, a ostalo su uglevnom regulje, sjekire i drugo oružje.

Krenuli smo prema Bosanskoj Kostajnici. Bio sam se Mirkou Bejelicom kada smo upadli u grad. Pošli smo do kuće Branku Zeca. Ometseli smo da će Branko poći sa nama, jer je rodom iz Strigove i od ranije se poznavao sa nama, pa smo ga pozvali. Međutim, on nes je drako dođekao vrijedjejući nas pogrdnim ri-jećima, govoreći da smo došli da pljačkamo i sl. Izgleda da je njemu glevno bilo da sačuve imovinu koju je posjedovao pa zato nije ni ponižljao da bi trebalo pružiti otpor okupatoru i ustaša-ima.

Grad je skoro već zaузет. U međuvremenu je neprija-telj počeo da nosi žestoko tuče iz Srpske Kostajnice. Korsili smo da se prebacimo iznad pravoslavne crkve i da stignemo u potok koji teče iz Teviće. Mirkо Bejalica bio je malo zaostao. U potoku sam nešao Iliju Popovića, Tešene i Iliju Balabana. Raz-govarali smo Šta dalje da radimo. Vidimo da se ustanici povlače. Od-lučimo da se i mi izvučemo. Pošli smo uz potok. Uspjeli smo da se izvučemo na brdo Balj.

Ne znamo šta sve ovo znači. Pošli smo na ustank i napali Bosansku Kostajnicu, oslobođili je, a zatim se povukli, sli još nem nije jasno šta treba dalje da radimo, šta će dalje da bude. Međutim, tu se našao Miloš Bajelica, koji počinje da nas organizuje, da vrši raspored radi na položajima prema Bosanskoj Kostajnici. Zaузeli smo položaj iznad Bosanske Kostajnice prema Babincu. Držali smo položaj na svim čukama i na mjestima odakle smo mogli dobro da osmatramo i da dočekujemo neprijatelja, uglavnom ustaše, koji bi pošli iz Bosanske Kostajnice. Ovo korabina se puškomitralscem, te civilnim puškama, rasporedjeno je na položaju.

Na ovose položaju bili su ljudi iz sela: Babinci, Petrinje, Slobinje i Bačvane /sa nama je tih dana bio i Trivun Fralice iz Strigove, koji zbog ubistva nekog Mandića nije bio siguren u grupi sa Strigovčanima/. Rukovodi Miloš Bajelica. U njega imamo veliko povjerenje. Poznavali smo ga i od ranije, kao uglednog čovjeka i politički zrelijeg od nas. Nalezimo se na položaju i osmislimo prema Bosanskoj Kostajnici. Titim ustaša se le od ispeda i zlodjela ustaše. Potrajalo je to nekoliko dana. Među nac je stigao dr Mladen Stojanović, koga smo poznavali kao ljekara u Prijedoru. Skoro da nije bilo čovjeka na ovome kraju da nije čuo za Mledenom. Sa Mledenom je došao i Boško Šiljegović, o kome smo slušali da je iz ugledne porodice Šiljegovića. Njihov dolazak među ustanike mnogo je značio. Vidišli smo da nismo sami, da se na strani ustanika nalaze ljudi kao što su Mladen i Boško. /Sjećam se kako sam tada u Mledenu vidio veliki pištolj sa dugom cijevi/. Ohrabruje nas to što nas predvode Mladen i Boško sa našim zemljakom Milošom Bajelicom. Ve nam to deje više snage i povjerenja u uspjeh naše.

borbe. Pored Miloša, tu je se našao Petar Akšem, učitelj, zetac Jovo Marjanović te Mićo Zec. Njih znemo da oni rukovode, da je to nešto štab /tako smo tada zvali/. Miloš Bejelicu nazivali smo komponentom, iako on to nije dozvoljavao. Mnogo smo ga cijenili i voljeli. Istina, on nije mnogo govorio, malo je i slabo govorio, ali mnogo volio ljudi. Postao nam je blizak.

Držanje fronte potrajalo je 15-20 dana, moguće do 20. avgusta 1941. Tih dana neprijatelj je pošao prema našim položajima. Moreli smo da napustimo položaje koje smo do tada držali. Ličilo je to na neku vrstu rasula. Nismo znali šta će radimo i kuda će krenemo. Nedju ustanicima isticali su se po vojničkoj sposobnosti, pa i pismenosti, drugovi Mihajlo Gačić i Ostoje Miljaković. Gledali smo u njih i očekivali šta će oni de raditi. Priklučili smo se uz njih. Tu su pored njih još drugovi: Gojko Bejelice, Ljuben Vujošević, Ilija Nišković, koji je imao kerabin te jedan Radić. Karbine su imali: Mihajlo Gačić, Ostoje Miljaković, Ilija Nišković i Ljuben Vujošević, dok je Gojko Bejelice imao puškomitrailjer. Bilo je 4-5 karabina, nešto pištolja i civilnih pušaka.

Nepuštajući front više Bosanske Kostajnice, grupe predvodjene Milošem Bejelicom prešla je preko brda Huma i stigla u gojeve iznad sela Baćvane. Bilo nas je oko dvadesetak. Sjedčim se da su u grupi, pored Miloša Bejelice, bili: Mihajlo Gačić, Ostoje Miljaković, Ilija Nišković, Gojko Bejelice, Dušan Brageš, Ljuben Vujošević, Merko Gačić, Aleksa Bejelica i još neki. Razporedili smo se u šumi, a Miloš je otisao u selo. Čuo je da mu je tih dana uhapšeno porodično - žena i djece, a uporedo se tim obavješten je da ga pozive domobranički oficir, satnik, koji je sa ostnjicom stigao u Baćvane i zalogorovao u školi, nedaleko od Miloševe kuće.

Poslije Miloševog odleska u selo, mi smo počeli da razmišljamo šta će biti sa njim. Svi smo strahovali za njegovu sudbinu. Sjećam se da je Gojko Bejelica govorio da, kada bi on znao da se Miloš neće vratiti i da će ga otjerati, da bi išao na cestu prema Bosanskoj Kostajnici, niže bečvanske strane, te da bi pobio domobrane koji ga budu sprovedili. Teko bi uspio da spase Miloše. Međutim, drugi su pretpostavljali da Miloš zna šta radi i da će se vratiti, pa zbog toga nismo ništa preduzeli na njegovom spasovanju. Prošlo je nekoliko dana, a Miloš se nije vratio. Kada je stigao do domobranskog satnika, bio je uhapšen, a zatim sproven u Posensku Kostajnicu gdje je na najsvjetskiji način ubijen.

Ostali smo sada sami. Nema nas našeg rukovodioce Miloša Bejelice. Sjećamo se kao okresano drvo. Međutim, Mihaelio Gedić i Štefko Biljković, nisu dozvolili da nas obuzme neizvjesnost, a moguće i kolebljivost, već su nas pvhstili i tako smo nastavili da se skrivamo. Grupa se počela popunjavati novim borcima. Odsjedali smo kod sigurnijih ljudi. Najviše smo provodili vremena, noću, na štaglju Teše Soldata i Sime Popovića u Slabini. Naše se grupe povećale na 30-40 boraca. Istina, svi nemamo oružja, ali se pripremamo za akcije. Prva akcija u kojoj smo učestvovali bio je napad na Djurića most kod Dobriljina, gdje su zaprobljene 2-3 puške. U akciji je učestvovala i grupa Muharema, te borci koji su se našli kod Dobriljina. Bila je to zajednička akcija. Kao što je poznato, grupa oke braće Muharema u prvo vrijeme nije bila u našem sastavu, ali se kasnije priključile. Dobro se sjećam da su u grupi bili Peter, Stojan, Milen i Dragutin Muharem. Milen i Stojan su se kasnije isticeli kao veoma odvežni i hrabri borci, prvi heroji. I Pero je bio dobar

borce, ali se stojan posebno ističeo. Znam da je bilo sedam braće Muherens u partizanima.

U noći grupu stigao je i Obred Davidović. Rodom je iz Hrvatske. Povezao se sa Jovom Marjanovićem i teko došao među nas. Dok ga ni nismo bolje upoznali, sumnjeli smo u njega. I sami smo tih dana bili neorganizovani. Nosili smo neke označke, trobojnice, neke kapene. Proveli smo duže oko Bosanske Kostajnice. Naš broj se povećao na oko 60. Ubranimo se po kućama, a često smo mijenjali mjesto boravka, verodito prenoćišta. Bili smo, obzirom da nas ih dosta, podijeljeni u dvije grupe - jedna grupa sa Milom Muhsarem našezila se na Mrakodolu i Kalenderima kod Dječadija i Borovojevića na Paležu, a naša grupa bila je ispred Slobinje, na brdu Humu.

Ovuda smo se kretali sve do sredine septembra. Tada smo pozvani da krenemo na Karan. Tamo su se našezili Ratko Mraušić i Žarko Zgonjenin. Naša grupa u prvo vrijeme nije treba do napušta ovaj kraj smatrajući da treba da brenimo svoje sela. Pretpostavljalo se da će u slučaju našeg odleska vrate se do domaćina i izići u sela te izvršiti pokolj naših porodica i stenovništva. Zato je ovamo upućen vod sa Karana, sa vodnikom Savom Kesarom, koji je obezbedjivao sela od eventualnog ispada neprijatelja. Tada sam, u svojstvu ekonoma, snabdjevac ovaj vod hranom. Spremali smo hrnu kod kuće Ljubane Vujošević, na brdu Humu. Pred polazak na Karan rekao mi je Ostoja Miljković da drugovima sa Karana spremim što bolju hrnu. Borce ovoga voda bili su dobro obučeni. Nosili su crne odijela sa kratkim zimskim kaputima, odnosno dolamicama. Po svojoj spoljsnosti, dobroj odjevenosti i usoruženju, vod je djeloveo kao prova vojske.

Drugovi koji su otišli na Karan tamo su položili zakletvu i vratili se nazad na položaj. Sa njima je došao i Renko Šipka. Bili smo tada kod kuće Jefte Vučenovića. Gave Caesar se svojim vodom vratio se nazad, a onda je Renko imenovan za komandira. Objedinjene su obe grupe; one se Palče i naše iz Glebinje. Uskoro ćemo stvoriti četu - beljaku četu.

Počeli smo da pravimo logor i da gredimo bazeke u Čapaji na mjestu zvnom Selimov točak ispod kuće Alekse Vučenovića. Povozili smo gradju sa Vrbovca, odakle su se iselile njemačke porodice. Nismo mi ovđe ostali dugo. Svakodnevno su pristizeli novi borci i četa se povećavala. Trebalo nam je više prostora. Otpočele su i jesenjske kiše, a naše bazeke nisu mogle da prime sve borce, a bile su i slabe, pa su se počele rušiti. Zato smo morali da napustimo ove bazeke i da predjemo u kuću Vase Štekovića u selu Podoškoj. Vaso i Djuro Šteković imali su dobro štaganje, na kojima su se mogli smjestiti borci i komanda čete. Komandir nam je Renko Šipka, a komesar Joco Marjanović, koji je došao poslije Renka. Prije Joca, komesar nam je bio Miloš Stojaković. U našu četu došao je i Živko Rudić, tada mladić, rodom iz Prijedora. Bio je onizak i crn. Obraz Davidović otišao je na Karan, a kasnije u Kozeru.

Dok smo se malašili na Podoškoj, išli smo na akciju na svodnu. U ovoj akciji zaprobljen je jedan teški mitraljez. Uskoro je četa išla u akciju na Gornje Podgradice, ali samo se dva voda, dok su druga dva voda ostala na položaju prema Bosanskoj Kostajnici.

U prvo vrijeme naša četa imala je tri voda sa vođnicima: Višnjem Gačićem, Stojom Miljakovićem i Milanom Huherom.

Isko se seda teško sjetiti svih boraca iz karanske

čete, ipak ću pokušati da spomenem imena onih koji su mi ostali u sjećanju. Bili su to:

Mihajlo, Četoje i Mirkog Gašić, Dušan Kukrić, Mihored Kukrić, Gaćeša i Čolić /ime se ne sjećam/, Ilija Mišković, Sava Stijak, Jovo i Rojo Marjanović, Sava Strika, dvojice Zlokapa, Mirko i Branko Stanić, dvojica ili strojica Šiljake i Pelić, Boševani: Četoje, Vaso, Božo i Marko, dve ili tri Popovića, Dragom Vučanović zvan Dželin, Ljuban Vučanović, Tejin, Pero i Alekse Bejelica, Dušan Brgeš, Branislav i Rajko Palić, te Nikan i Trivun Pelić, sin Pero Vučesina /imena se ne sjećam/ poznat kao dobar stratez, onda Dušan i Miloja Milenović, Ljuban Budimir, Vesen i Milo Đuković, Branislav i Branimir Slijepac, Ljuban, Božo i Rajko Čekić, te mali Milo Brageš, Dušan Keča, Bragoja Vučanović, Pavle, Mihored i Milinko Filipović, Vaso, Milinko i Cvije Stojaković, Nikola i Marko Jelđić, Mihored Vučanović, te bratci Sime i Branislav Vučanović, Dušan i Rajko Grakovac, zatim iz sela Ševerlje Vesilije Milijatović i Ljuban Jekić, onda iz Teviće Joso Radimirović, te dva Milašina, Trivo Miloš i Petar Borojević, Miloš Pelić i drugi.

Posebno želim da istaknem borce iz Hrvatske, koji su došli u našu četu, a to su: Nikola i Milan Radičić, Petar Mađeva, Ilija Borojević, Dušan Kepun, Ljuban Dobrić, Pero Janjusević, Sime Paprika, Jovo Gađić, Stevo Popović, Dušan Šešder, Stevo Jurčić, Čedo Šimić, Pero Janić, Milan Mušić, Gojko Rušić i Milan Kušić, te drugarice Milica Bijuković i Nada Božić.

Od istaknutijih boraca, sjećam se Ilije Miškovića, rednika, koji je radio kao koveč u Bosanskoj Kostajnici. Bio je neustrašiv borac. Poginuo je u januaru 1942. prilikom napada na Bosansku Kostajnicu. Nismo ga uspjeli izvući. Usteđe su ga pro-

nesle i mrtve vukle po Kostajnici. On je bio poznat kao siguren i odvažan i prije rata nosio je oružje.

Pored Miškovića, bili su poznati: Dregan Vučenović, koji je teško ranjen u borbi sa Nijemcima u februaru 1942. na Brekinji, a uskoro umro, zatim Milan Glušica iz Petrinje, te Muharemi: Stojan, Fero i Milan. Za Stojana se obično govorilo da se nije znao plašiti puške ni nože.

Snabdjevanje beljske čete vršeno je preko odbornika u selu. Odbornici u selu Slabinji bili su: Mile Karan, za zaseok Ičkovac, Nikola Palaben, za Čepaju, Ljuban Gađić, u selu Petrinji, Nikola Borojević i Trivun Falije, na Kalenderima, a sa njima je do oddela u partizane radio i Marko Borojević dok su u Slabinji još bili Vaso Dragič i Stevo Čekić. Ovi odbornici prikupljeli su hrnu od naroda i upuđivali u četu. Dobijali smo sve što nam je bilo potrebno: most, stoku i ostalo. U prvo vrijeme nismo imali svojih pekers, pa smo dobijali hlijeb iz sele.

Četa je djelovala u kraju od rječice Strigove ispod Pastireva do rijeke Une. Pružali smo pomoć i drugim objektima. Narodito u prvo vrijeme, puškomitralsjezom Gojka Bejelice. Znam da je on doležio na Komlenac prema Bosanskoj Dubici, zatim prema Dobrljinu i na druge mjeesta.

Poslije akcije na Svodnoj, Podgradcima, Mrakovici i manjih akcija u kojima smo učestvovali naše čete se omasovile i pod konac 1941. brojala je oko 150-200 boraca. Teko je bilo do početka 1942. kada smo uputili jednu grupu u proleterski bataljon, a zatim i u uderni protivčetnički bataljon, u koji je otišao i naš komandir Renko Šipka.

Arhiv Bos. krajine B. Luka

ABK 209-008-019